

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA  
DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

KOMISIJA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA

Broj: \_\_\_\_\_/10

Srebrenik, \_\_\_\_\_ 2010

Telefon 035 645 667 fax 035 645 703

Komisija za poboljšanje kvaliteta imenovana Rješenjem direktora Ustanove br 1373/08 od 07.11.2008. na sastanku održanom 30.03. 2010. godine usvojila je:

**PROCEDURA 49/180**

**PROCEDURA ZA UPUĆIVANJE PSIHIJATRIJSKIH PACIJENTA U BOLNICU**

**Politike i procedure za Dom zdravlja: Standard 5 M**

**1. OPŠTA IZJAVA O POLITICI**

Dom zdravlja ima službu/centar za mentalno zdravlje čiji je zadatak poboljšanje mentalnog zdravlja i blagostanja populacije u zajednici.

**2. PODRUČJE PRIMJENE**

Službe- centar za mentalno zdravlje, porodična medicina i služba hitne medicinske pomoći Ustanove.

**3. DISTRIBUCIJA I NADZOR**

**3.1.** Šefovi službi, glavna sestra doma zdravlja i odgovorne sestre službi mentalnog zdravlja, porodične medicine i hitne medicinske pomoći, obavezni su da se sa ovom procedurom upoznaju medicinsko osoblje.

**3.2.** Procedura mora biti postavljena na mesta dostupna svom medicinskom osoblju.

**3.3.** Svi zaposlenici su odgovorni za primjenu ove procedure.

**3.4.** Nadzor nad primjenom vrši koordinator za upravljanje rizikom, direktor ustanove i glavna medicinska sestra.

## **4. PROCEDURA**

**4.1.** U psihijatriji su hitna stanja ona stanja u kojima pacijent ugrožava samog sebe, kao i druge osobe iz svoje okoline, kao i imovinu uslijed psihopatološkog sadržaja.

**4.2.** U okviru svakodnevnog rada CMZ vrše prijem i zbrinjavanje pacijenata sa hitnim psihijatrijskim stanjima. Pri svakodnevnom zakazivanju pregleda timovi planiranju i termine za eventualna hitna stanja.

**4.3.** Nakon izvršene procjene da se neki pacijent nalazi u stanju potrebe za hitnom medicinskom intervencijom, tim prioritetno zbrinjava takvog pacijenta.

**4.4.** Procjena i zbrinjavanje urgentnih stanja se vrši u skladu sa referentnom stručnom literaturom ili kliničkim vodičima pri čemu ljekar CMZ koriste sva stečena medicinska stanja i kliničke vještine, te raspoloživu medicinsku opremu.

**4.5.** Psihijatar treba brzo da razriješi diferencijalno dijagnostičke dileme od kojih zavisi primjena adekvatnog postupka zbrinjavanja.

**4.6.** Najvažnije je isključiti somatske bolesti.

**4.7.** Takođe u najkraćem vremenu treba provesti terapiju koja treba da:

- smiri pacijenta
- zaštitи ga od autoagresije i druge osobe od heteroagresije
- ne maskira simptome i znakove somatske bolesti
- ne ugrožava vitalne funkcije

**4.8.1.** U hitnim stanjima primjenjuje se psihofarmakoterapija i kratke psihoterapijske intervencije. Nekada je upotreba psihofarmaka neophodna da se pacijent smiri, da bi mogao da se izvede psihijatrijski pregled.

**4.8.1.** Ukoliko na nivou CMZ ne postoji mogućnost zbrinjavanja pacijenta sa hitnim psihijatrijskim stanjem dodatno se rješava uz pomoć Službe hitne medicinske pomoći te upućuje u nadležnu bolničku ustanovu.

**4.8.2.** Nakon upućivanja u bolnicu poželjno je obavjestiti dežurnog ljekara odjeljenja bolnice u koju se pacijent upućuje.

**4.8.3.** Ukoliko se radi o pacijentu koji je došao u CMZ sa hitnim psihijatrijskim stanjem koje zahtjeva hospitalizaciju, a istu pacijent odbija, tada se upućuje na prisilnu hospitalizaciju.

**4.8.4.** Pri tome ako je potrebno poziva se policija da asistira u zbrinjavanju i upućivanju na bolničko lijeчењe.

**4.8.5.** Ukoliko ljekar ima prethodno zakazane pacijente, isti se ljubazno obavještavaju o potrebi čekanja radi zbrinjavanja hitnog slučaja.

**4.8.6.** Služba hitne medicinske pomoći, koja zbrinjava hitne slučajeve tokom 24h, preuzima i nadležnost zbrinjavanja hitnih psihiatrijskih slučajeva poslije redovnog radnog vremena CMZ.

**4.8.7.** U područnim ambulantama porodične medicine konsultirati NPS i postupiti prema zajedničkom dogovoru. Ukoliko NPS nije dostupan postupiti po algoritmu za zbrinjavanje hitnih slučajeva u SHMP.

## **5.0 HITNA STANJA IZ OBLASTI MENTALNIH POREMEĆAJA I OBOLJENJA**

### **5.1 STANJE PSIHOMOTORNOG NEMIRA I AGRESIVNOSTI**

#### **Procjena:**

- Procjeniti potencijalnu opasnost od samog pacijenta
- Procjeniti stepen i neposrednu ugroženost osoba i okoline od strane pacijenta ( mogućnost napada, posjedovanje oružja, izgledi za namjeravanu agresiju)
- Poduzeti mjere u cilju bezbjednosti personala i osoba koje su u vezi sa pacijentom
- Pregled se ne vrši ako je pacijent naoružan. Ukoliko pacijent ne spusti oružje ljekar napušta prostoriju i poziva policiju
- Ako pacijent prvi napusti prostoriju, ne treba ga zaustaviti nego odmah treba pozvati policiju
- Razmotriti da li postoji spremnost za razgovor i pregled
- Utvrditi uzrok psihomotornog nemira
- Predikcija nasilnog ponašanja

#### **Postupak**

- Ophodjenje i postupanje prema pacijentu je humano bez obzira na dramatičnost situacije i realnu opasnost, osobljje zauzima neprovokativan stav
- Održavati dovoljnu distancu sa pacijentom, izbjegavati dug direktan pogled u oči.
- Svaki akutno nasilan pacijent zahtjeva neodložnu intervenciju. Ako se ustanovi da se ne radi o tipičnom psihiatrijskom poremećaju, takva osoba spada u nadležnost policije
- Neophodan je jasan plan mogućeg terapijskog postupka
- Odluka o intervenciji
  1. razgovor
  2. farmakološka terapija
  3. upućivanje u bolnicu
  4. fizičko obuzdavanje

### **5.2 POSTUPANJE SA SUICIDALNIM BOLESNIKOM**

Suicidalni pokušaj u većini slučajeva ima u podlozi psihiatrijski poremećaj ( depresija ili psihoza), zloupotrebljivim supstancama, a može biti provočiran akutnim stresnim dogodajem. Primarni cilj u zbrinjavanju suicidalnog pacijenta je smiriti ga, da se spriječi autoagresija.

Zato je najvažnije u procjeni kod pacijenta:

- prepoznati suicidalnost
- procjeniti suicidalni rizik
- postaviti što je moguće precizniju kliničku dijagnozu
- odabrat i provesti najadekvatniji tretman
- isključiti tjelesne bolesti koje povećavaju suicidalni rizik

### **Postupak**

Odluka da li će se liječenje i zbrinjavanje suicidalnog pacijenta sprovoditi bolnički ili ambulantno zavisi od:

- procjene rizika za suicid
- dijagnoze, težine bolesti
- intenziteta suicidalnih ideja
- sposobnosti pacijenta i njegove porodice da savladaju probleme
- situacije u socijalnom okruženju
- ne bi trebalo podcjenjivati suicidalno ponašanje, potreban je oprez.

### **5.3 ZBRINJAVANJE DELIRANTNOG BOLESNIKA**

Delirantno stanje je organski mentalni poremećaj koji je urgentno stanje u psihijatriji i neurologiji i isto rijetko tretira sam psihijatar, već u saradnji sa ostalim specijalistima.

Najčešći uzroci su: delirantno stanja kod alkoholizma, hipertenzivna encefalopatija, hipoglikemija, hipoperfuzija mozga, hipoksemija, intrakranijalna krvarenja, meningitis/encefalitis, endokrinološka oboljenja, intoksikacija medikamentima.

Osnovno u liječenju i zbrinjavanju je pronalaženje uzroka, potom njegovo ciljano liječenje.

#### **U procjeni važno je:**

- ❖ obratiti pažnju na vitalne znake
- ❖ stanje kardiovaskularnog i respiratornog sistema i elektrolitini status
- ❖ neurološki status

#### **Postupak:**

- ❖ zaštiti pacijenta i okolinu od eventualnih povreda koje mogu nastati zbog psihomotornog nemira
- ❖ fizičko obuzdavanje je često neophodno jer pacijent ne sarađuje u dijagnostičkoj i terapijskoj proceduri i zbog rizika od samopovređivanja
- ❖ izbjegavati propisivanje psihoaktivnih supstanci
- ❖ ukoliko se kliničar odluči za farmakoterapiju dok se pacijent ne hospitalizuje, lijek u zbrinjavanju je haloperidol u niskim dozama, posebno kod starijih osoba, u apstinencijalnom delirantnom stanju kod alkoholičara ordiniraju se benzodiazepini kratkog djelovanja
- ❖ uputiti u bolnicu.

## **5.4 ZBRINJAVANJE ANKSIOZNIH STANJA**

Stanja koja se ispoljavaju intenzivnom anksioznošću, strahom, panikom i ostalim somatskim simptomima spadaju u urgentna stanja u psihijatriji.

Najčešća anksiozna stanja su u sklopu sa paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije, reakcija na stres i poremećaj prilagođavanja, disocijativni/ konverzivni poremećaj.

Intenzivna anksioznost se pojavljuje u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja, a izražena anksioznost prati i druga tjelesna oboljenja.

Odnos terapeuta prema pacijentu i njegovoj patnji je smiren, blagonaklon i samopouzdan i pun razumjevanja i saosjećanja za pacijentovo stanje.

U procjeni je potrebno uraditi:

- ❖ somatsku obradu da se isključi tjelesno oboljenje
- ❖ usmjeriti razgovor u stresne događaje koji su prethodili pojavi tegoba
- ❖ anksiozna stanja uglavnom se zbrinjavaju ambulantno
- ❖ farmakoterapija

## **6. REVIZIJA PROCEDURE ZA 3 GODINE**

Koordinator kvaliteta  
Prim.dr. Jasminka Jašić

Direktor Ustanove  
Prim.dr. Senada Kovač